



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

2023

TATAISO YA HO TSHWAYA

MATSHWAO: 80

Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 8.

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

1.1 Baithuti ba na le ditokelo.

Mohlahlouwa a hhalose/phete ka ditokelo tsa baithuti.

- Dikahare di hlake hore ke ditokelo dife tseo baithuti ba nang le tsona.
- Mohlahlouwa a hlakise ka mehlala e bontshang ditokelo tsa baithuti.

[40]

1.2 Ho fallela sebakeng se setjha.

Mohlahlouwa a hhalose/phete ka ho fallela sebakeng se setjha.

Mohlahlouwa a hhalose mabaka a neng a ba qosa ho fallela sebakeng se setjha.

- A name ka ditlhophiso tsa sepalangwang seo se ba fihlisitseng sebakeng se setjha.
- Mohlahlouwa a ka boela a hhalosa/pheta sebaka seo ba falletseng ho sona.

[40]

1.3 Ha re hlomphaneng.

- Mohlahlouwa a hhalose/phethe ka ho hlomphana.
- A fane ka mabaka a etsang hore a re batho ba hlomphane.
- A ka hhalosa/pheta ka mokgwa oo batho ba ka hlomphanang ka ona.

[40]

1.4 Motho ya ikahetseng bophelo bo botle eo ke mo tsebang.

- Moithuti a hhalose/phete ka motho eo a mo tsebang ya ikahetseng bophelo bo botle ya qadileng a se na letho ho fihlela ho moo a le teng kajeno.
- A hhalose/phete tse etsang hore a re motho eo o ikahetse bophelo bo botle.

[40]

1.5 – **Ditshwantsho**

1.8

Dikahare tsa moqoqo di laolwa ke mehopolo ya sehlooho ya boiqapelo ba mohlahlouwa ka mong. Moqoqo o ngolwa ka lehlakore lefe kapa lefe.

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

40

SESOTho PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

ELA TLHOKO: Matshwao a 0-40 a abilwe ho ya ka dithhaloso tse arotsweng ka dikgato tse 5.

Lekgetheng la pele, tlhaloso ya boiphihlelo e arotswe HABEDI ho hlahisa boemo bo hodimo le bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e bababtsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE LE MORALO Nehelano ya sehlloojo: tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	22-24 -Nehelano e babatsehang ho feta tebello e tlwaelehileng -Mehopolo e bontshang bohlale, e phepetsang monahano, ebile e sutsitsie -O hlophisiswe le ho hokelwa ka boqhetseke, ho kenyaleditswe selelekela, mmele le qetelo	18 -Nehelano e ntle haholo -Mehopolo ke e loketseng ebile e kgahilsa ka bottlalo le bopaki ba nehelano e butswitseng -O hlophisiswe le ho hokelwa hantle haholo ho kenyaleditswe selelekela, mmele le qetelo	12-16 -Nehelano e kgotsafatsang -Mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e amohelehang -O hlophisiswe le ho momahana ka tsela e amohelehang ho kenyaleditswe selelekela, mmele le qetelo.	7-11 -Nehelano e momahane mona le mane -Mehopolo ke e sa hlakang ebile e se ya boiqapelo -Ho na le bopaki bo fokolang ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	0-6 -Nehelano e tswile lekoteng hohang -Mehopolo ke e sa tsepamang, e dubakaneng -Ha e utlwahale mme mehopolo e a phetakakwa -Ha e a hlophiswa le hona ho hokeleha.
Matshwao a 24	19-21 -Nehelano e tswileng matsoho leha e haellwa ke matshwao a boqhetseke ba moqoqo o babatsehang -Mehopolo e sutsitseng ebile e bontsha boiphihlelo bo hodimo -O hlophisiswe le ho hokelwa ka bonono ho kenyaleditswe selelekela, mmele le qetelo	17 -Nehelano e radilwe hantle -Mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -O hlophisiswe le ho hokelwa hantle ho kenyaleditswe selelekela, mmele le qetelo			
	10-12 -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e babatsehang -Tshebediso ya puo e bontsha boitshepo mme e tswile matsoho - Sehalo se kgahilsang ebile se le matla -O batla o hloka diphoso tsa melao ya puo le tsa mopeleto -O radilwe ka boqhetseke bo hllollang	8-9 -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka bottlalo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitswe sehalo se loketseng boholo ba nako -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa melao ya puo le mopeleto -O radilwe hantle haholo	6-7 -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke e lokileng bakeng sa ho fetisa moelego - Puo ya bonono e sebedisitswe ho matlafatsa dikahare	4-5 -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba hammoho le maemo -Tshebediso ya puo ke ya motheo feela - Sehalo le kgetho ya manswe ke tse sa lokelang -Tlotlontswe e haellang haholo	0-3 -Tshebediso ya puo ha e utlwisisehe -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tlotlontswe e haellang ho feta tekanyo hoo nehelano e sa utlwisiseheng
PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO Sehalo, rejistara, setaele, tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tthusumetslo le maemo; Kgetho ya manswe Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto. Matshwao a 12					
SEBOPEHO Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng.	4 -Kgodiso ya sehlloojo ke e babatsehang -Dintlha tse phethahetseng ka bottlalo -Dipolelo le diratswana di a utlwisisehang ebile of tswakilwe	3 -Kgodiso ya dintlha ke e utlwisisehang, mme e hodisang sehlloojo -O momahane -Dipolelo le diratswana di a utlwisisehang ebile of tswakilwe	2 -Dintlha tse loketseng di a hodiswa -Dipolelo le diratswana di bopilwe hantle -Moqoqo o na le moelego	1 -Dintlha tse itseng di a utlwahala -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o ntse o na le moelego o itseng	0 -Dintlha tse hlokeheng di a haella -Dipolelo le diratswana di fosahetse -Moqoqo ha o na moelego
Matshwao a 4	33-40	28-30	20-25	12-17	0-9
MATSHWAO					

Makgetha a ho lekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le moralo	24	DM =
Puo, setaele le ho hlaola diphoso	12	PSH =
Sebopoho	4	Seb =
Matshwao ohle	40	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

POTSO YA 2

2.1 **LENGOLO LA SETSWALLE**

Mohlahlouwa a hhalose/phete se etsahetseng hore motjhini o kutang jwang o robehe.

A hlakise hantle hore o kopa tshwarelo ebile o ikemiseditse ho o lefa kapa ho o lokisa.

Sebopoho

- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo letsohong le letona mme e ngolwe ka sebopoho sa boloko.
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle leha ho na le dikgutsufatso.
- Tlasa aterese ho tlolwe mola ebe ho ngolwa mohla oo lengolo le ngolwang ka ona.
- Ho latele tumediso (e bontshe kamano le ya ngollwang, ho hlake hore ke moahisane), ha ho letshwao la puo le sebediswang.
- Mmele o ngolwe ka diratswana: ho be le selelekela mme ho latele diratswana tse ding tse jereng ditaba. Qetello e be e kgutshwane mme e phethelo ditaba ka tsela e utlwahalang ho itshetlehilwe feela kamanong ya mongollwa le ya ngolang.
- Sepheo sa ho ngola se utlwahale, se hhalose ho kopa tshwarelo.

[20]

2.2 **LENGOLO LA SEMMUSO**

Mohlahlouwa o ngolla moeletsi wa sekolo lengolo ho kopa thuso ka kgetho ya lekala leo a ka le latelang selomong sa 2024.

Sebopoho

- Lengolo lena le na le aterese tse pedi (ya mongodi le ya mongollwa)
- Aterese ya mongodi e ngolwe hodimo ka letsohong le letona, e ngolwe ka sebopoho sa boloko.
- Tlasa aterese ya mongodi ho tlolwe mola ebe ho ngolwa mohla oo lengolo le ngolwang ka wona.
- Ho se sebediswe matshwao a puo, ntle leha ho na le dikgutsufatso.
- Aterese ya mongollwa e ngolwe ka letsohong le letshehadi haufi le mola mme ho qalwe ka maemo a motho eo (j.k Moeletsi)
- Tumediso e lokela ho bontsha maemo a ya ngollwang (j.k. Monghadi/Mofumahadi/Mofumahatsana).
- Ho latele sehlooho se totobatsang sepheo sa ho ngola.
- Selelekela se totobatse sepheo sa ho ngola.
- Ebe ho latela mmele o hlahiswang ka diratswana.

[20]

2.3 PUISANO

- Dikahare di hlakise puisano dipakeng tsa mohlahlobuwa le ngwanabo ya batlang founu e tshwanang le ya motswalle wa hae.
- Ka mehla puisano e ngolwa e le ho puommui.
- Lebitso la sebui le ngolwe letsohong le letshehadi la leqephe, le latelwe ke kgutlopedi.
- Ditlhaloso tsa tlatsetso tse kang maemo a malapa ha a lekane, dilemo tse tlase, dithuto, jj. di hlakiswe.
- Polelo e nngwe le e nngwe e be karabelo ya puo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le puo tse sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui tse buisanang.
- Ho tlolwe mola pakeng tsa sebui ka seng.

[20]

2.4 TEKOLOBOTJHA

Dikahare:

- Mohlahlobuwa o lokela ho hlahisa maikutlo ka palekgutshwe e le nngwe feela ya Sesotho ho tseo a di badileng selemong sena.
- A ka fana ka dikgothaletso kapa ho etsa dithisinyo hodima seo a se badileng.
- E ngolwa ho hlahisa ntlhakemong ya mongodi;
- Ntlhakemo ya mongodi e hlahisa mahlakore a mabedi;
- Hangata ho sebediswa dipolelo tse ho lekgathe lejwale;
- Motho ya ngolang tema o lokela ho tshehetsa ntlhakemo ya hae;
- Pheletsong ho hlahiswa maikutlo a ahlolang hodima seo ho ngolwang ka sona.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

20

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

3.1 KARETE YA MEMO

- Dikahare di hlakise letsatsi, sebaka le nako.
- Mohlahlobuwa o lokela ho memela motswalle wa hae lenyalong la ausi wa hae.
- Mabitso a momemi le momemuwa a totobale.
- Dipolelo e be tse kgutshwane tse hlakisang molaetsa.
- Sehalo se laolwa ke mofuta wa karete.

[20]

3.2 BUKATSATSI/DAYARI

Dikahare

Mohlahlobuwa a ngole ditaba tsa matsatsi a mararo ka diketsahalo tsa sebakeng seo sa meetlo le ditlwaelo tsa Basotho tse etsahetseng matsatsing a phomolo ya dikolo ka paseka selemong sena.

Motshwai a ele tlhoko tse latelang ha a tshwaya:

- Ho ngolwa diketsahalo tsa letsatsi ka leng e le rekoto.
- Letsatsi la mohla tsa ho rekotwang le a ngolwa.
- E ngolwa ho tswa lehlakoreng la mmui.
- Sehalo se laolwa ke mofuta wa tema ena.

[20]

3.3 DITAELO

- Mohlabuwa a lotomanye disebediswa, mehato le mokgwa wa ho etsa teye.
- Ditaelo di lokela ho ngolwa di le ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Tatellano e nepahetseng ke ya bohlokwa.
- Bua ka mokgwa o tshwanetsweng ho latelwa nakong eo ho etswang teye.
- Puo e hlakileng ebile e otlolohile le sehalo se tsamaellanang le mofuta ona wa tema, di lokela ho sebediswa.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80

KAROLO YA B & C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE LE E KGUTSHWANE (MATSHWAO A 20)
SESOOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO -Nehelano ya seholooho le mehopolo; - Thophiso ya mehopolo; - Kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	10-12 -Nehelano e babatsehang haholo ho feta ditebello tse tlwaelehileng - Mehopolo e matla, e butswitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano e tsepame - ha e kgere -Mehopolo le dikahare di momahane, mme di manollotswe hantle haholo ka dintlha tse tshehetsang seholooho -Seboleho ke se loketseng se nang le diphoson tse mmalwa haholo -Seboleho ke se nepahetseng ka bottalo	8-9 -Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano e tsepame - ha e kgere -Mehopolo le dikahare di momahane, mme di manollotswe hantle haholo ka dintlha tse tshehetsang seholooho -Seboleho ke se loketseng se nang le diphoson tse mmalwa haholo	6-7 -Nehelano e lekaneng, e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano ha e a tsepame ka ho phethahala – ho na le ho kgere ho itseng -Mehopolo le dikahare di na le momahano e lekaneng feela -Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang seholooho -Ka kakaretso, seboleho se nepahetse leha se na le diphoson tse itseng	4-5 -Nehelano ya motheo e bontshang tsebo e itseng ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgera -Ha se ka dinako tsohle mehopolo le dikahare di momahaneng - Seholooho se tshehetswa ke dintlha tse mmalwa -Melao ya seboleho e sebedisitswe ka bohlotsa bo boholo -Kgaelo e itseng ya tsa bohlokwa	0-3 -Nehelano e totobatsa kgaelo ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetse ke ho kgere ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang seholooho -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya seboleho
Matshwao a 12					
PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO - Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka ho fetisa -Melao ya puo e nepahetse ka bottalo ebile nehelano e bopehile hantle -E batla e se na diphoson matshwao a 8	7-8 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Ka kakaretso, melao ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle -Tlotlontswe e ntle haholo -Mosebetsi boholo ha o na diphoson	5-6 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Mosebetsi o na le diphoson tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotlontswe e lekaneng -Diphoson tse ngata -Tlotlontswe e haellang -Moelelo o nyotobetse	4 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Tsbedediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoson tse ngata -Tlotlontswe e haellang -Moelelo o nyotobetse	3 -Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o tletse diphoson mme o dubakane -Tlotlontswe ha e a lokela sepheo -Moelelo o nyotobetse haholo	0-2
MATSHWAO	17-20	13-15	10-11	7-8	0-5

SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Seboleho Puo le Setaele le ho Hlaola diphoson	12 8	DMS = PSH =
Matshwao ohle	20	